

740

K34/106 P Malesela


P1 - H1 \*

740

740

~~K34/106 SEP 17 1945~~  
A.M/81/106

K34/106



40

## Presella Malesēla.

K84/106

D. / - 41

Mosadi le Ngwanenyana.

Bu<sup>be</sup> ba axile ntlo ye hotse ya masēnkē,  
Leina la ngwanenyana yo e le Ngwalediala.  
Mmaxo ngwanenyana are<sup>"</sup> Re a huduxa,  
Ngwanenyana a xana<sup>"</sup> are<sup>"</sup> Ke tla šala mo  
ntlong yešo, are<sup>"</sup> le nē le ntlišetša boxobē.  
Bommaxē ba dumela. Tšatši le le ngwē le  
le le ngwē, ba re xo apea ba motlišetša  
boxobe ba ſpēla bāre<sup>"</sup> Ngwalediala-Ngwaledi  
ala ntlo tšeē boswa, boswa- boswa- boswa bya  
morakene<sup>"</sup> Ngwalediala are<sup>"</sup> Mma wee- Mma  
wee nke le binē re tlwē, Mmaxē are<sup>"</sup>  
thšanthšathſatila- thšanthšathſahla. Ngwaledia  
la a bula<sup>"</sup> ba tsēna. Ke moka ba mofa boxō  
bē aja, balloxa<sup>"</sup> a thswalēla. Tšatši le lengwē  
le le lengwē ba no tlwa ba dia byalo<sup>"</sup>  
Tšatši le le ngwē Ratšimo a batlwā<sup>"</sup> a ya.  
a fihla are Ka tentswe le le xolo la peisi are<sup>"</sup>  
Ngwalediala- Ngwalediala ntlo tšeē boswa<sup>"</sup>  
boswa- boswa- boswa bya morakene' Ngwanenya

7402

K34/106

na a sêxa are" ehaijo, nna ke a xotlwa  
ke wêna Ratšimo" Ratšimo a tloxa aya  
xo Leeba are" monna Leeba" nna nka  
swara byang ngwananyana ola" Leeba la  
re xo yêna, fiša matšêpê a manê.

Ratšimo a afiša, la re" ameetšê o Sekê  
ware" thšu-thšu, a metša la pele are"  
thšu-thšu, la bobedi lelona are" thšu-thšu,  
la boraro le lôna are" thšu-thšu, la  
bonê are" kwitya. Leeba lare" nke o epêlê"  
Ratšimo are" kantswe le le sêse are" Bomma  
xê ba se ba thlwa ba etla are" Ngwaledi  
ala- Ngwalediala ntlo tšeé boswa, boswa-  
boswa- boswa bya morakene' Ngwaledia  
la are" mma wee- mma wee nkele binê  
re tlwê" Ratšimo are" thšanthšathšahla-  
thšanthšathšuhla" Ngwalediala a bula" Ratti  
mo a mosware a tloxa naê. Bommaxê  
xe: ba etla ba humana a sexô. xe ba  
epêla ballwa tuu" ba bula batšêna.

740

K34/106

3

ba hweša Ngwalediala a sexā. Batloxa le boxōbē byola ba ya xayegnabyō ba ēta ba lla ba kwatile. Ratšimo ola a tloxa le Ngwalediala a moiša xa xabō, <sup>are"</sup> O Šalē o šila. Ngwalediala are a sa <sup>Kesotsoma</sup> Šila, Nonyana e nnqwē ya tšwēla" yare" monyana monyana ~~are~~ thōrwana pedi xata. Ngwalediala nthša a xaša fase yare" mphē sekērō" Ngwalediala a tšea sekerō a efa. ya mohla ba moriri wa phalleng yare" Sepela o beya mo o ithušang ~~xona~~, ya mo hloba wa xare xa hlōxō, yare" eyo beya mo o rotang ~~xona~~, ya mo hloba wa nnganaxatsēbe yare" eyobe mo o kxang morōxō ~~xona~~, ya mohloba wa sekxosing yare" eyo bea mo o jang ~~xona~~. Nonyana yela yare" Sepela oo kxa morōxō o motala", o tloxe oyē xae o ētē hlakhuna. ke moka ya tloxa, Ngwalediala le yēna a tloxa. ~~yare" xo yēna xe~~ Ratšimo a hlakana naxo a ~~yre" nnanka e re~~ ke wēna.

104

K34/106

Ngwalediala! ore eka re e rena bo  
Ngwalediala raja merôxô e tala! Xe Ratši  
mo are" nke o thšwê re bône, wêna ore  
mpho nkuea! Ngwalediala atloza a ya xae  
Nonyana le yôna yôna ya tlôza. Kannete  
a hlakana le bo-Ratšimo bare" hewena—  
hewena nkaere ke wêna Ngwalediala!  
Ngwalediala are ekare evena bo Ngwale  
diala radya merôhô etala! Bare" nke o  
thšwê re bône! are mpho nka ea!  
Boratšimo ba feta, Ngwalediala anama a  
ya xae morakeng. Matši kxopô a ya xa  
bo Ratšimo ola omongwê. Ratšimo ola  
wa xo ba thsephiša nama are" xo  
fihla are" Ngwalediala- Ngwalediala  
moriri o la a o beang mola a e thu  
šang wa araba ware" eyee! (I bole  
tsa are" Ngwalediala- Ngwalediala, wa,  
mo a rotang xôna ware" eyee' Letšimokxô  
pô le la lare" phakiša, wa mo a jang xôna.

ware ke yellamo, a boelēla are" Ngwaledia  
 la- Ngwalediala, wa ma a khang moroxō  
 xōna ware" aši, keyellamo Matšimokxōpō kile  
 a re xo le la le a biditšeng are" O re tho  
 meleditše maaka! re bolaya wēna, kannete  
 ba bolayu Letšikxōpōleta. Ke moka ba le  
 apea ba lija ya ba Ngwalediala o ile  
 xae o pholoxile. mpho sa mosela wa  
Seripa.

## II Monna le Mosadi le ngwana wa mošimanane

Tšatši le le ngwē mosadi a lala are ke  
 nyaka sebete sa tau. Monna are xo mosadi"  
 tšatši le le ngwē le le ngwē, o re xo<sup>lala</sup> pitša o  
 lokēle mafadi ka Sakane<sup>g</sup> ya setsone. Mosadi  
 a dia byalo. Kermoka tšatši le lengwē.  
 Monna a tšea Sakana el<sup>a</sup> a floxa,  
 a leba ditaung. A fihla masexare a  
 humana tau ya mokxekolo a e bolaya.  
 a tšea sebete,

tše dingwe disa ilo tsoma, a apara lella  
 lô la yôna, tše dingwê tsare xe di boyo  
 ye nyenynyana yare" tau ye ke-tau mang?  
 tau morithšana nkamotho. Tše dikxolo tša  
 re" ke tau ya boren, ke makholo arena.  
 Tsare arieng ro fula" monna yola xe di  
 fula a khutisa sakana yela a na anthša  
 mafadi a ija ūna, are" ke mo ditlare o  
 a fula. Tša napa tša yo otsela xe di otse  
 tše monna yola a thšaba a fihla xae.  
 ye nyenynyana ya šala are" ke le budî  
 tše kare tau yé? ke-tau mang tau mori  
 thšana nka mótho? Makxolo? wa re<sup>na</sup> o kae?  
 e mmo-laile. Monna wola a fihla a  
 apea sebete sela a fa mosa wa xaxé  
 aju a fôla. Tšatši le lengwê monna a  
 lwalâ, a re" ke nyaka metse a sa lleng  
 Sexwaxa". Mosadi a tše motšêxa le  
 sexô ba meetse a tlôxa, a fihla mo xobeng  
 wa mu thomô a ôpela are" monna waka

740

K34/106

7

o re ke mošai - ke mošai e Seriwe metse a llang Sexwaxwa Sehlōla - e Senwe metse u Ha ng Sexwaxwa, Sexwaxwa Sare" xwá Afeta. Aya xo o mo ngwē a éta a dia byalo ka moka xa yôna dilla a feta. A fihla xo o mongwē are" monna waka ore" ke mošai - ke moši e Senwe metse a llang Sexwaxwa Sehlōla - e Se nwe metse a llang Sexwaxwa. Sare tuu" a boeletsa Sa retuu" akxa anwa a tlwa a e bose a Swanale Swikini xe ele ka metseng, a kxa anwa xa bedi' a ba A fetša moxobe a ſitwake xo éméléla. A dulaī xa na mola. Thapama be nyeba metse ka tšwela, xwa tla mmulla ware" koko - koko, metse a rena a nwelé. Ke mang mosadi are" ke nna ngwana - ngwanaka keile ke a éméléla moxotšwana ſalé! mmulla wa feta. Tšano éta di rialo ka mo - ka xa tšôna. Mafelelong xwatla éna monya meetse are lka lentswe le lekoto

are koko-koko metse a rena a nwele  
 ke mang? mosadi are" ke nna ngwana-  
 ngwanaka keile ke a emeléla moxotswa  
 na Šale! Phooftō yela ya no boeletsā  
 gure koko-koko" metse a rena a nwele ke  
 mang? mosadi are a e sare" ke nna' koko  
 -koko metse a rena a nwele? ke nna' ya  
 mo metsa. Mošimane a re xo bona ngi mma  
 xē a sa boye, boutša selēpē, mphaka  
 le lerumō a floxa a hlakana le mmuilla  
 are" Se se llē mma kese - Se se llē mma  
 ke Se" mmuilla ware Sennā<sup>maja</sup>, mmaxo,  
 mojai mmaxo e moraxō mahlonka dina  
 needi - mahlo a tukang mellō thlo-thlo  
 mmekalakala-thlo-thlo mmakalakala.  
 wa feta. a no hlakana natšō a éta a  
 rialo, mafelelong a hlakana leéna maja  
 mmaxē ure" Se se llē mma ke se, - Se  
 se sellē mma ke se phooftō yela yare  
 e sare; e Sennā maja maxo, a e hlabe

740

K34/106

9

Ka terumō ya wa fasē a nthšā mmaxē  
a mohlapisa botse a mo kxelēlēla meetse  
a morweša ba ya xaye.

### III Monna le bašimane ba ba bedi

Monna yo are ke le iša Sekolong<sup>"</sup> are  
xo bôna, mongwe le mongwē a kxethé mo a  
nya - kaxo xôna. O moxolo a ga xo Sa xobè  
fla, yo monyenynyana a ya xo sa xo utswa.  
Xe dikolo dikhuditše ba boyo, papa bô  
na are xo bôna, mpotseng se le ntše le  
Serutwa. Dre xo yo moxolo<sup>"</sup> mpêtlélé  
Setulô o bê o sepêntê, a se bëlla a  
bê a se pênta. Papa xe are<sup>"</sup> monna o  
rialo. Dre xo o mo nyenynyana<sup>"</sup> o bôna  
monna yola wa xo Sôka pudi, Sepeda  
o tšea pudi yela ka xore o tšwa Seko  
long Sa xo utswa. Mošimane a tloxa a  
Swere mphaka, le pokisana le Sekhurumêlô..

10740

K34/106

pudi ya monna yola e be e Sepela  
kxolê le yêna, mošimane yola a Sipidiša  
a éta monna yola ka pele. A Sepela a  
wiša lepokisana lela, monna yola a letô  
pa are<sup>"</sup> lepokisana lelebotse ere nkabe le na  
le Sekhurumelô, are a e Sa nialo mošimane  
yola a wiša Sekhuru-melô. Monna yola a  
sétôpa a nama a thalxala a éma khuruñela.  
are a e Sa khrumela mošimane yola a wiša  
Sefej mphaka, monna yola are thšo! mphaka!  
ka etôpela a yêma a o lebelêla. Ya ba mošima  
ne yola a kroka pudi sehlareng, monna yola  
a Se Sa hökômela mapokisana le mphaka.  
A feta a tlomantka pudi e pele, a geta  
xe a fihla xae a Sebônépudi a re etimetše.  
Yaba mošimane yola o Kxokolla pudi o  
eisa xae xo papaxé. A fihla a re<sup>"</sup> ſeye  
ke e utswitše papa. Papaxé are<sup>"</sup> xe o tla  
nkodi Sepela o utswa zina ye e bitswa  
ng palomonwana ya moxatba Kxöi, ya  
Lekxowa.

74(i)

K34/106

11

papaxo mošimane yo la a fihla a botša Kxosi  
are" mantšeboya o bôtsé maphodisa a la lê a  
katile. Kxosi ya laela maphodisa byalo,  
mantšeboya mošimane a tloxa a ya ntlong ya  
Kxosi. Kxosi yela lyare xo mosadi, ore mola  
mošimane <sup>yola</sup>, a tlile o tlisë pala monwana ke  
xo swarélè. Mošimane yola a tséna a tséna  
ka thšebele ya ku xp dimo a fihla are  
xo mosadi yola iakxosi, ~~aitiya~~ tšeekeng ke  
manna wa mo sadiyola are" tlisa pala mo  
nwana ke xo swarélè. Mosadi a mofa, a  
humananka ke manna waxaxé, amofa.  
Mošimane yola, a tloxa ka yona a tswa  
mola a tsenexo xona. Ka moraxo kxosi ya  
šala e ella yane xo mosadi tlisa vini  
yela ke xo swarélè, mosadi are xo yéna  
nna <sup>e</sup> se wéna ontšeore tlisa ke xo swa  
rélè. Manna are" O file mošimane yola wa  
xo utswa, mosadi are xapé e ke re ke  
wéna. Ke moka bu botša maphodisa ale, ba

140/12

K34 | 106

"re" mošimane ola o e utswitše.  
mošimane yola afihla a bonthša papaxē  
are papa, palamonwana yela ſe ye papa.  
papaxē a bitsa batho ba naxa ye uwe  
ka moka le makxowa a ba botša ka  
mo a e utswitšeng ka xona. Makxowa  
a nthša dikete kete tša dipontō bafa  
mošimane yo uwe, le dikxomo.

Ngwanenyana o ya xaxabō.

Ngwanenyana o bikilwe o boxadi  
o a tloxa o o bona bo mmaxe, ana le ngwana.  
xa xabō e be ele kxolē kudu, a tloxa, a  
Sepela a hlakana le ntō ye ngwē.  
yare a be a Swere motōxō wa ngwana  
le mphaxō. yare xo yena" modiodio-  
modiodio o tšwakae! Ngwanenyana are"  
modiodio ke tšwaphe - ke tšwa bošixa  
c. thibedi, ko bona thibedi tšaka  
thibedi. Nto yela yare xo yena ka mo  
o Swering-kamo, Ngwanenyana are"

740

K34/106

13

ke swere ses̄upa baloi thibedi, n̄tō  
yela yare" o kanth̄upa ka sōna nkahwa,  
Ngwanenyana are" yena thibedi, n̄tō yela  
yare" kase bōnē t̄satši xe le subēla!  
Ngwanenyana are" ena thibedi, n̄tō yela yare"  
ka se bōnē banna ba beša mafela  
Kxorong! Ngwanenyana are" ena thibedi.  
n̄tō yela yare" kase bōnē bo mokxadi  
tswana a mmampata boSwana! Ngwane  
nyana are" ena thibedi, n̄tō yela yare"  
nth̄upē rakxadi, Ngwanenyana a e Šupa  
ya wa fase ya hwa, ageta. Tsatši le ile  
xe lesubetše a fihla mola bommaxē ba  
be ba dula pele, a humana ba huduxile.  
A hwetša matlēma fēela. O be ana  
le letswa, are o tla boy a le dikxonye xe  
a boy a. A tsēna ka n̄llong lyabā ya  
lettēma, e sanee dikapa. A namēla xodimo  
a be a motoxō wa nawana fase. A rwa  
bala xodimo a swere letswa le la.

a dia sexôlê, manšeboa dithuru tša  
 tla. A. Tša feela tšare dia rôbala,  
 e nngwê yare ke a ala ya tla kxapana  
 ya phophola ya khuru mulla ya tôtsa  
 ga kwa xo le boose. <sup>yare</sup> A se letlwe ba  
 xa mmamoxa dibyana ase le kabose,  
 ya bitša tše dingwê le tšôna tšathwa.  
 Tšare diesare dija motôxô wola, Ngwana  
 a rota tšare pula eana. A kxolo ya  
 mokxalahyê ya iša Seatla xodimo yare  
 nke retlwê! Ngwanenyana a dia sexôlê  
 thuru yellä ya tsengthša ka Sexoleng  
 Ngwanenyana a fôla xôxa Sexôle a hwa the  
 tša ya hwa. Tšare robitsa mma matšé  
 Kolvana, Mmamatšé kolvana le yêna otla  
 a phophola a tsengnthska ka Sexoleng ya  
 hwa. Tša Tsaba tšare xo tše dingwê,  
 Sethêpanana Sa ngwana o tšeere, thari  
 ya ngwana o tšeere, tša nama tša

740

K34 / 106

15

tša tħšabu yaba xo aša. U bopula  
ngwanaxax ā u tħoxa, bya le a yo nyaka mo  
ba dulang xōna byad. A feta matopa o mangwē  
a hwetša makēkē a feela lapa, Are" athena  
mono makēkē a feela lapa! Makēkē a lesa xo  
feela amoloma afeta. Mekxaditswana e šila  
letsoko, Maxottō a šila! boxobé, Are" Inthena  
mono mekxaditswana e šila matsoko Maxottō  
a šila maxobé! Mekxaditswana le maxottō  
a lesa xo šila o yo moloma. Afeta hwetša ka  
xo xongwē dihlōxō di ſoxa mokxopa, Are" an  
thona mono dihlōxō diſoxa mokxopa! dihlakō  
-tšela tħa lesa mokxopa tħayu moloma. Afeta  
a humana basadi sedibeng bakxelēla a na  
ma a tseba bommaxē, bona basemotsebē, ke  
moka are xobona nkele nnwešeng, omongwē a  
mokxela a mofa anwa. Bommaxē xebha rwaka  
a ba latelēla kamo ba yaxo kaxona bafihla  
ba tħena. Le yēna a tħena. Ba rola ba hla  
dià ba feħla. Bare mola bafihla, mosidiyola

740

16

K34 | 106

yola a thsothsola ngwana xaxē are "ke  
Saya kantte, bare mola pīša e Kxakxatha  
bare "xongwana ola bare tliša seallamo,"  
batxa mphokolō bamothsēla ka sealleng  
bare "nna a rehlwe re thswenya ke bana  
ba bangwē, bana ba bana barena basexō,  
ngwana ola alla kabohloko. Mmaxe yaba  
o šetše a boy a krakala are "mmanna le  
fišetšang ngwanaka! Bommaxē bare eke  
sa motseba kere "Kehlwake thswenya ke ba  
na ba bangwē bana ba rena ba ile le  
dinaxa! bare "lewēna eke sa xotsebengwa  
naka, batšeya ngwana ola kalethabā  
bamohilapisa. Ba nama ba thakxalēla ngwa  
nuwa bōna, xe a tliile.

740

K34/106

17

Thsēngwana le bo papaxē.

Thsēngwana le bo papaxē ba be a bolawa  
 Ke tlala, papaxē a yorafa dinose. Xea hoi  
 le ba floxa le Thsēngwana, Xe bae tseleng  
 papaxē are<sup>"</sup> Ke sa yo ithūša, Thsēngwane ašala  
 a ja dinosi, a betša mokxabo Ka nokeng.  
 pa Papaxē xe a mmotsiša are<sup>"</sup> Keile xe  
 ke thsela nota tša tšewa Kenoka. Papaxē  
 a mmiletša nyanthomo, A opela are<sup>"</sup> Nyantho  
 monyanthomo tšlojē Thsēngwana, Nyanthomo  
 yalla e Kitima ae rema ka selépe.  
 Papaxē are<sup>"</sup> Xe ke re monna ke ra omobyale,  
 Kemoka Thsēngwane are xo papaxē, wēna  
 nyaka dihlahletsāna nna ko tšeyə mollo.  
 Thsēngwana a nama a floxa, a ya motšeng  
 o mongwē a huetsā bakxekolo ba mēnō  
 a mateede. are<sup>"</sup> koko, Kettilo tšeyə mollo,  
 antši a o bōna, bare, ke dithwakxa  
 ngwana ngwanaka, a floxa a ya ka  
 xo xongwē ntši a o bōna bare,

Ke dithšithširi ngwana ngwanaka,  
 a feta a ya ka xongwē bare, Ke diphephe  
 no ngwana ngwanaka. Aya ka xo xo  
 ngwē bare, Ke maphenē ngwana ngw  
 anaKa, A ya ka xongwē bare, Ke  
 dixoko ngwana ngwanaka. Thsēngwa  
 na a o tšeya ka swele a thšaba.  
 n Mokxekolo a šala a bitsā ba Kxekolo  
 ba molatēlēla, Thsēngwana are xo  
 papaxē, namēla sehlare, papaxē are“  
 ore ke ōlēlē melōrai, Thsēngwana are”  
 ke re namēla sehlare. Papaxē are“  
 mola bakxekolo bale ba fihla a na  
 mēla sehlare, Thsēngwana althšaba.  
 bakxekolo bale ba réma sehlare ka  
 mēnō. Sehlare sa ba sawa le papaxo  
 Thsēngwane. Bamaja Thsēngwana a  
 ntšia ba lebeletše, a khufile. bare xo  
 a axa ntlo, yare xo fēla a xotsā mollō  
 a apeya nama yela ya nyanthomo.

A bitsa bakxekolo bale Kamoka  
 a batsenthša kantlong, a bafa nama  
 yela ka leselö a tswéla ntlé a tswa  
 lëla lebatš ka mafsiča. A bea lexala  
 xodimo xa ntlo, Mokxekolo omongwé  
 are,, Ke re arieng xae, motho o ollarebo  
 laya. Banapa ba bona dihlase di'rôtha  
 Ba emélela bathulana ba bona dihlase  
 Bare,, thirile thekhethswa rare leadu  
 ma-thirile thekhethswa rare lea duma  
 banapa ba aswa. Xosasa xe boesa  
 Thsêngwane a bona melôta, atloxa  
a ya xaxabô.

Monna le Mosadi babolawe  
Ke flala

Mosadi anama a flota a yokxa  
 moroxô, a boyo a apeya baija.  
 Tsatsi le lengwé, are a ilokxa moroxô

a bôna n̄lo e thšwaana anapa a ya xo  
yôna. a fihla are" tirile tokxa morôxô ta  
bôna n̄lo e thšwaana eyena tempororo.  
Ya bulêxa atsêna a hwetša dinama,  
a ditšeya a épela ka ka pele ya  
tswalélêxa. Atloxa aya xae, diphôofôlô  
tsare xe diboya, tsâ hwetša dinama  
disexôna, tsare na dinama tsé difetsâ  
kemang? tsare xosasa retta bôna.  
Tsâ tloxa tsayo isoma, mosadi ola a  
šala a etla, are" tirile to kxa  
morôxô ta bôna n̄lo e thšwaana e  
ne na temporo. Ya bulêxa atsêna, a  
fexolla dinuma a ditše atloxa, xo saša  
moxolatêlaxo a tla le monna wa xaxê.  
Monna are" épela ke dilô tsâ xaxo,  
mosadi are" tirile to kxa morôxa ta  
bôna n̄lo e thšwaana eena tempororo.  
Ya bulêxa batsêna ba tséya dinama  
atsela ba tlatša disalka, bare xe

740

K34/106

27

bare xabara bahwets̄a lebati le tswalets̄ we, manna are xo mosadi, ēpēla Ke dilō. tsā xaxo. mosadi are Ke a ēpēla fōāse diēxē ya ba yaba thapa. Mosadi a tsēna ka ntxong ya byalā, manna a namēla moladimong mo bafexileng dinama, A na mēla xōna. Mants̄iboya diphōāfōlō tsā boyā xo tsoma, tsā apeya, Kxoši ya tsōna ya roma o mongwē yare eyokxa byalwa kēmokxa ya tloxa yare keakxa Sexō sa Se tsē, elexore sešitiša Ke mosadi yola phōāfōlō yela yare Sexō Sexana xokxa byalā. Kxoši yare," tliša lebāne iepalla retlwē, ya lebēlēla ya bo<sup>na</sup>hlōxō ya motho yare monthšeng! bommatla ba monthša, ba mmolaya ba moapeya. Bare ba e Sa Se xelēla manna yola swārā Ke morotō a thšoxa a Se tsebē xore otta rota Kae. Q nama rota fsāre pula eyana, fšatšwēla ntłē tsā pula e sane. Kxoši yare tlišū

22  
740

K34 / 106

lebône rebône! yaiša Lebône ya bôna  
motho, yare<sup>"</sup> mofexolleng! ke yêna a fetsäxo  
dinama-tšarena. Monna yola<sup>ü</sup> ya bâ o theuxile  
bamofexolla ba mmola ba moja

E Senônwane ke ya xoswana le ya Aliës

e sebeng ka mmälélé Thathanha  
Kare tha-thanha, karetha, ka re xafiyca  
nai kare kxo, kare Thšupa e tšwa  
moleteng Molula thaka-thaka badiyâna  
fale sêlésêlê mothšiešo mphellanôka lenna  
ngwana Kaphetta nôka, Sem<sup>sa</sup>gra ke boma  
ng kowa Semosare ke ba Lekxôthwane  
Semosare ba nwa eng koiwa Semosare  
ke batwa Pulumetse Semosare nkekke e  
kêlê Semosare nnake a lwala Semosare  
o tlwa eng wešo Semosare ke etlwa nôka  
tšaka Semosare nkekexo thôbê Semosare  
wanthôba nkahwa Semosare wahwa o  
bonyang Se mosare homma le bopapa.

740

K34/106

23

Ngwedi towē

Ngwedi towē - Ngwedi towē wēna o tšwa  
kae ke tšwa kae ke tšwa malaong oyē  
a laetsé Siilune-Siilane a tsaxelē  
Keno Kxoma tšamahlapē Kexapile ke xapi  
šitše ke tsérātungwa kanthša pholwana Kahlabu  
tungwa Kare kedipetsi dietla tungwa dilə  
tsā mešits e moxolo, tante bomma bailephe  
tante baile xa Sehlako tante Sehlako phala  
borwa tante phalaborwa a malatši tante  
mma ka thopa Khunwana ka bôna ka se  
râbârâbô Setšwâla Selwana sa mahlwana a  
dithothwana papa o hwile ke ilemarulokō  
kire kella bare ngwana homola.-ngwana  
homola rangwaneaxo o xâna ke rangwanea  
eng majantima - majangwathêla kadiatleng  
ophala ke rangwane rankotola ē na ke jêla naē  
moxopong a bamphe moxopake xore.

24

740

K34/106

kowa mošē keng? ke lekobathēlē. Lōna le  
diang? lebalaya ~~kkaka~~. Kxaka leisaphe?  
laſamolēbē. Molēbē haji Kxaka oja Sepotoko  
Sephara mohlaka selō Seilalo Sare Kxohlo  
thšaba Kxohlo ke thšabene thšaba tolotsane  
tolotsa madiba mabēlē aiji ija metsefēla  
metse a lehlaba thu-tha Serōpo Serōpo Sa  
pulane pulane a monoko-monoko mophara  
Kxopa-Kxopa dimapharakanya morokolo  
tsioko wee.

Thampnapelo.

Thampnapelo thsenya dithōkālō thsenya dipi  
pitla tšaxa malahlēla Kxomo. dithšabang  
kamoseteng? dithšaba kxorotsi morwa mma  
pela Sexoko sa borwa manthšē-thšēne ase  
ke se loma motho a phox<sup>lo</sup> Sefē Se loma  
madikēla hlōxō-hlōxololō-hlōxō.

740

K34/106  
Thaka di aswa.

26

Tra-tha thaka dia swa axoswe xoswa  
Seritša Seritša sa Katiēla - Katiēla mohu  
manti mohumanti a bo ngwēta ngweta  
o tšwa kae? ke tšwaxa phala phala  
wa humanang hlakanapitsi dienwa mēse  
Ka kxa le hlōkwa kadiya-liya se tiyē  
kudu dilō tša barwa Kxahlo mmalo  
malēkē-lākē matswa ka fase phiri  
motsēna ka sexoba ore xotsēna o  
xōxōbē o sekxopē ke lexonyana lexonyana  
le kxopē mpya - mpya e kxopē monye  
motse - monye motse a tšeyē rumō a tšeyē  
rumō le mohlware a ēke ēkā a ~~tšwexe~~  
ayē atsoše pulumetse - pulumetse e tsoše  
kwēna - kwēna e tsoše difefella difefella  
tša bannyana - bannyana le ye le nota  
lentlēlē le Nong - Nong yaka ye le hlaba  
na xe etla ere "tšwii". tšororō ere ngwana  
mma floxa mošeng ere o apea dihēlēhēlē  
ere "dilōdi petong yaka ere me kxaditswana

26<sup>740</sup>

K34/106

esētēla masē ere dintši di gala maxōxā.

### Bunanyana le Matšimokxōpō

Banenyana ba motse bakile ba tloxa ba ya dihlellweng. Bana le o mongwē bare ke dišwadišwane, Batloxa bare" re ya dihlellwe ng. Ba sepela- ba sepela ba tlakana le bo Ratšimo bare, banna barena, Matšimokxōpō le ona are basadi barena. Dišwadišwane are" ditšitše xasebatho ke matšimokxōpō! Bare xoyēna, e yaxae wē̄na ona monna lešilu towē, Dišwa dišwane a xana are stenna Keya le lena.

Ba sepela- basepele ba tselā noka bafihla, Ba humana ba Mmoxo matšimokxōpō ba lo kisitše dijē, kemoka ba fihla baja bare" refihlile boxadi byale! A rieng Kxonyeng, ba tloxa ba tōpelēla ba hōfa ba boyā, mathapama bare" are eng robi baxatsarena. Kemoka batloxa baya Kantlong ya xo binēla, Bare mola

740

K34/106

27

O mongwē a kōpa ngwananyana ka leinō.  
Bare a aye bakxekolong a yo alafiwa,  
Bakxekolo bafihla ba mmolaēla ruri. Bamo  
a peyā, xosasa bananyana bale xe baija ba  
bōna ba ſeba ka nama ya motho bare<sup>“</sup> Na  
motho o lu wa xo lwalā o kae? Ba re o sa  
ile badimong otla boyā. Ka moso le xāna  
ba kōpa o mongwē ka leina, ba no hlwa ba  
ſeba ka bōna bare mala ba ba buſiſa  
bare, batla boyā. Bano hlwa ba ba kōpa  
byale bare batla boyā, Mantšiboya banenyana  
batlwa bakxekolo bare; kam<sup>o</sup>s re tlaja o  
mokholo waſaxā le lekāa. Banenyana bale  
bare<sup>“</sup>. Diſwadiſwane o boleſe nnete are  
tlōxeng xosasa e ſale boſixo, kaxore batho  
bare botsoma re ſale re tlōxa. Diſwadiſwane  
ure xe ba tlōxa a uſwa ngwana wa matši  
mokxōpō a tlōxa leēna, Ngwa o o be a  
koke letſwe na+kana. Bare xe ba le tſele  
ng, naka ya ngwana ya lla. Yare, fſee —

740 28

K34/106

fsee mmabale fsee - fsee keya lenaxa  
yano lla byale, Matšimokxopô ale are a  
tsoma a etlwa are" Bare,, banenyana bale  
ba thšabile a reeng ro babušq. Bananyana  
bale ba kitima- hakitima bargħila nokeng  
ye nngwē bare" Sexwaxwa Khupa  
metse refet, Sexwa sare" Xaseaka  
ke a leselē, bare" leselē Khupametse  
refet leselē lare xase aka ke a  
Sexwaxwa. ba laħla pheta ba feta.  
Yaba matšimokxopô a fihla, leona are"  
Sexwaxwa. Khupa metse ie fefē, se  
Xawxwa Sano dia ka pele ba kxaola  
mesela ya bōna ba lokela Sakhupa  
bafeta. Ba hwetsa banenyana bale  
bakhuditše. Diswadišwane a leša ngwa  
na ola warmatšimokxopô, Yaba banenya  
na bale ba xore" ke banna barena  
ba thšuxile. Ebile xobe xošetše ba  
se ba kae, ba bangwə ba llwē.

740

K34/106

29

Matšimokxopô ale a batšeya baxoma nabô. ba šadisa Dišwadišwane, Dišwadišwane a ya xae, a fihla a botša Batswadi ba bana ba uwe ka mokxo bana ba bôna bu llwêng. Ba ba llë la ta ku bahamola.

Mosadi le monna le bana batbanenyana

O mongwê bare ke Mosikudi,  
O mongwê bare ke MOSIBUTSANA.  
Tsotsi le lengwê monna le mosadi bare  
ba ilohlaxola, bathlwa ba hlaxola  
le tsotsi ka moka ba fotsa thsemo  
manthapama ke moka ba tlôxa bayo  
xae, nonyana fsetharo tsa tswela, enng  
wê yanepela yare mphere hlakana Sekô  
rohlakana, engwê te yôna yaepela yare".  
Mokxaxa a ~~tu~~ lalèle llalamokone  
a lale le llala. Tsa tlôxa, Sekorô Sa

Šala se mela. Xo sasa xe ba etla thšemo  
 ng ba hwetša Sekorō Semelše thšemo  
 Kœ, Naekaba Sekorō se medišitše ke  
 mang? Monna a re xo mosadi, mathapama  
 xe aya xae o khupetše ka mabyang, xo  
 re ke tlè ke bâne nte ye e medisung  
 Sekorō se. Mathapama mosadi a dirabya  
 le, monna ore a Sadutše a bona honya  
 na tselartša tšwela, tšakotoma. Tsare di  
 esare mphere hlakana monna yola a  
 diswara ore mmomohla xôna ke le  
 swere, mpotšeng! Ore wêna o reng  
 (yure), nna kere mphere hlakana  
 Sekorō hlakana, a e bolaya. (re xe ye  
 nngwê wêna o reng, yare mokxaza a  
 latê le tlala mokone a latê le tlala,  
 yare e sare mokxaza a e réma. Ore  
 wêna o reng! Yôna yare nna ke nanyana  
 ke nya maswi ketlwa mekxolodi  
 ya dino dilla-ke tlwa mekxolodi ya

740

34/106

31

dino dilla. Monna yola a nyaka le -kwa tswunthi are nyela kamo, ya nyela mangē a ja. Attoxa nayō, a e iša xae, are xo bana are" Thšollang merōxa ,banda bare" retla Šeba kaeng are Kere thšolla ng. Ba thšolla merōxō yela, ba hlatwa meriswi anthša nōnyana yela are,, nyela kamo ya nyela yallatša meriswi le meriswana. ba namcu ba ſ Šeba. Baga mosibudi, bare" eyo e. beya Ka ſepaleng a e bea. xo Sa ſa baya maſemong Xe basa ile moſemong Mosibudi aſala a bitša banenyana, are" ka xeſo xo nee nānyana ya xo nyā mafsi. Are a rieng Kale bonthša yōna. Kemoka ba llaxa, a fihla a e tſeyya are" nyela kamo ya nyela bu aja. Bare a e o arēla le tſatši , yare e sare e arēla letſatši, ya foſa ya thšaba. Mosibu di le mosibutšana ya ba bathšuxile.

140  
32

K34/106

batseba xore papa bôna otla a ba bêtha Mathapama xe ba boyo batswadi ba hwetša bašetše ba Sotše badutše, ba thšuxile. Batswadi bafihla ba dula ba re<sup>“</sup> nna nka le sa tšeye honyana, ba no le bôlē<sup>ka</sup> mosibudi le mosibutšana. mašala moraxô mosibutšana a emelé la a ema molomong are<sup>“</sup> Mosibudi o ile a bitša banenyana are<sup>“</sup> ariehg lo bôna honyana ya xonya mafsi. Kemaka ba e beya nllé bare<sup>~</sup> eyo bina yana ma ya thšaba. Ba tšeya Mosibudi ba mokxatlantša ba mo šila, ba lafia tlaleng. Pula e kxolo yana, maupi a la bašitsing ya iša ka nokeng, dikwêna tša fihla tša mponopa a šala a e botse. Xe morathowaxê mositšana a tlile nokeng, Mosibudi o tšwa ka nokeng a tšeya motšêxa wa. Mosibutšana a o thše mohla ba a o tlatsa. Dre

740

K34/106

83

Xo mosibutsana, sepela o kxa thupa o tlise mo. Mosibutsana a nama aye, afe. Mosibudi thupa, ammethe ka yona a opele ane' Bammaxo mosibutsana bantksalla - ihsellala ka Mosibutsana kalehudu Mosibutsana pula tsabo rare Mosibutsana ts'a khopa-khopa Mosibutsana ikwéna tsabo rare Mosibutsana. Tsampopo Mosibutsana tsantia motho Mosibutsana. Kemoka a nama a ya xae, a fihla a botsha bo mma xe ba ellwa byale batloxa le mosibutsana xe a e ya nokeng. Kemoka Mosibudi a ts'wa ka nokeng, are xo Mosibutsana e yokxa dithupa o tlise mo, Mosibutsana a nama aya a boyanatso. Yabu xana mouwe, bo mmakex ba khutile.

Mosibutsana a nama a thsela mohlaba' ka motsexeng, a mo fa thupa tsela a mmetha ka tsong. Are a sa mmetha bo mma xe ba mothukhunetsa ba mosward.

749

34

K34 / 106

Ba mo iša xae, a boeta a ba ngwana wa  
bāna, ba sesa mmētha.

Mosima le morathowa xē Mmatuuba le  
kxaitšadi ya bōna Senyanē.

Mosima o be ana le ngwana, tšatši le le  
ngwē Mosima are a ile mašemong, atla le  
nōnyana ya xonya mafsi. Are xo Mmatu  
uba, ware waetšeya ketla xobonthša.

A e bea ka Sešexong à floxa, a ya maše  
mong. Mosexare Mmatuuba a Šula a  
Šilu, are xo fēlēka bitša banenyana ba  
motse wa xabō', a tšeya nōnyana yelu  
are bola-bola yare" nna ke nōnyana ke  
nya mafsi e i Se nye mekxeledi ya dingwē  
dinōnyana, Bahenyanā bale bare<sup>c</sup> nyēla  
kamo, Ya nyēla yallatša meriswi le meriswa  
ha. Bu ja bare xa e yo bina reja, bare ba  
e suja ya thšaba batšoxa! Mmatuuba

740

K34/106

PS

a nama a thšabu, a sepela - u Sepela  
ia fihla thabeng e kxolo are" nna xana  
mo ke tla fetu byang? a nama a epela  
a re" Morelē lœ nkxolets'e xodimo ke ye  
morelē lē ke lahlile nong yabathu morelē  
lē, ya bo éla ka mathekō a feta.  
A sepela - asepela a hwets'a banenyana ba  
tlile kxonyeng, o mangwé are" o tla ba moza  
dibō. A nama, ya nae ka xabō, a fihla o  
mmeya ka ntlong a tswaléla, are molo kxai  
tšadiya xaxē ex buile xodiša are" xosasa  
xe o yo diša otluxelē marokxo o apare  
Setsiba feéla, lexona o tlē le dithupa  
tše dite éle. Mathapama mošimane a dia  
byab, a tlanats'e. O re xo kxaitšadi ya  
xaxē are, mponthšē se o mphang sôna,  
Ngwanenyana are" a re é ka ntlong, a fihla  
a bula pele, are xo kxaitšadi yaxaxē,  
motho wo xa o morate naa? o la are"  
ke ya morata. A nama are" apara

740 36

K34/106

marokxa motho wo ke mosadi wa xaxo, a nama a ba moxatšaxē. Mma tuuba anama a ba le ngwaana, leina la xaxē bare ke Hlakanapitsi. Hlakanapitsi xe a lla, mmaxē o a ôpēla ka xo hloa are, Hlakanapitsi hotmola mmamodia ke rata ke ya xaxešo — modia ke rata ke ya xaxešo. Bamorē kēla lepai, badiēla xore a se kaya xae. Tsatsi le lengwē Hlakanapitsi a lla mmaxē a no êpēla byalo, ba moré kēla pôtô e kxolo ya mmadisepē. Hlakanapitsi xe a lla mmaxē a no êpēla tâk byalo, ba moré kēla nkxō ya byalwa. A no êpēla byalo, ba moré kēla mosēka a maoto le a matséxo. A no êpēla byalo, ba mohlabéla kxomo ya xo nōna ba e lôkēla ka koloing, ba mo iša xaxabō. Bafihla xana mola thabeng tâk yela bare xo mmaxo Hlakanapitsi,

740

K34/106

39

wēna o fitile byang mo? A'nama a  
thsothsola ngwaana a ôpéla are"  
Morélélé nkxoletše xodimo keyē morélélé  
morélélé ke lahlile nong ya ba tho morélélé.  
Thaba yela ya nama yaya kai mathokō ba  
feta. Koa xae xabô mmaxo Hlakanapitsi  
Kxaitšadi ya xaxē o thlxwa are" Mmatuuba  
o yetta, Moxolo waxē mosima ore,,  
O re o bôna ngwana wa mma a ile  
le naxa iware o yetta. Bare ba e sa  
bolêla byalo Mmatuuba, a tšwéla, ka  
koloi le ba boxadi byaxaxē. Moxolo  
waxaxē mosima a thakxala a koba  
ba tho bale ba xo tliša Mmatuuba, ba  
floxa bare xo fihla koa thabeng yela  
ba xakanexa, ba rôbala xana kowa  
ba ba ba hwêla xôna.

38

K34 / 106

7.10 Kxosi le mosadi wayôna le ngwana wa  
ngwanenyana leina la xaxwê bare ke  
morongwa.

Naxa ye kabê ba dutše xoyôna  
e sena meetse, Kemokka lâxusi ya  
pana krikki ya dimeila batloxa. Bare  
xe bantsi basepela ba bôna noká  
e phadima. Bare xe ba bataméla  
ba bôna metse ale aphselé, Kxoši  
ya bolawa Re Khaba, Re molka Kxoši  
yare" wêna monye wa meetse. nKe  
o tlise meetse kætla xofa morodi  
waka Re Morongwa, Metse a ~~Mama~~  
a llala dinoka le mexabyana, Ba  
nama bakxa ba tloxa. Ba hwetsa  
metse naxeng ya xabô bôna. Moro  
ngwa a nama a ba le ngwaana,  
ngwana o a lala a lla, bakkekolo  
ba ba be ba dutše le Morongwa  
bare, Ngwana o o nyaka ba tswadé

740

K34/106

39

ba nama bafa morongwa thupa  
tšepedi. Bare kae o bēthē metse  
kaye, o omelše. Anama a tloxa,  
a fihla q o metša, ka e ngwē, a bētha.  
Metse anama ure xe a tfile xomo  
khupetša a thšaba, q ya xae. Xosasa  
le xāna a ya, a o metša ka engwē  
a bētha. Metse ure xe a tfile motku  
petša, a thšaba. Thš Tšatši le leng  
wē, anama a bētha, o ba a o  
metše. Metse ure xe a tfile motku  
petša a nama a sefhšabē a ~~sēna~~  
a sekē a thšaba. Xwa nama xwafšwa  
lesoxana le le botse, ebe e le nōxa  
e e thšatositše motho. Lesoxana le la  
la nama la bewa kxoši. Lesoxana  
fela la lanama la a xa xōna koa  
kxauswi le noká.

~~40~~

40  
Mokxekolwana

K34 / 106  
le Mokxalabyē.

Mokxekolwana wa xôna e be e le ngwaka.  
Mokxalabyana o obe a bolawa ke dihlö<sup>o</sup>  
kofefe, o be atšeere basadi ba ba  
nts̄i. a na ma a romo mosadi zo mo  
nyenyngana a fihla a bifša ngakea ya  
xôna. Mokxekolo wa xôna a tšeya lepoki  
sana la mollö. a fihla ke xôna a maripa  
dihlo kofefe, a - tloxa. Mokxalabyē ola  
a ſala a foöla. A re xo mokxekolo ola  
are" ke nyaka pudi e Swana.

Mokxalabyē a dumela. Tšartši le lengwë  
mokxekolo atloxa are" ke yo tšeya pud  
yela. atloxa, a Sefela a fihla motseng  
a opela are" pataka mpontšeng i ee  
mpontšeng xa manyola i ee  
manyola a maeana i ee  
a nthša le Kxwatha i ee  
la pudi e swana i ee

Bathu ba ku xôna bare entši e ka

41\*

740

K34/106

xōna bare" Ke ka koo pēla a fihla  
ka xōna, le ka tōna, bāre" N lexo  
fitile mokxekolo. Kē ka koo.

a namā a fihla, a hwetsā mokxala  
byē ka moraxō xa le bati. Amo  
thšēla ka dihlo kafefe, tšela, tša  
bdēla, tša mela xoyēna.

~~Ends~~ 740

740